

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

VIJEĆU

Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta, br.01-1126 godine, imenovana je Komisija za ocjenu magistarskog rada, pod naslovom *Uključenost nastavnika i stručnih saradnika u prevenciju vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovnih škola u Crnoj Gori*, kandidatkinje Vladane Pejović.

U skladu sa članom 29, stav 1, Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, Komisija podnosi sledeći

#### IZVJEŠTAJ

Vladana Pejović, student postdiplomskih studija Studijskog programa za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, uradila je magistarski rad na temu „*Uključenost nastavnika i stručnih saradnika u prevenciju vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovnih škola u Crnoj Gori*“. Tema ovog rada je odobrena 05.7.2019.godine na sjednici Nastavnoučnog vijeća Filozofskog fakulteta i odabrana komisija za njegovu ocjenu, u sastavu: Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet u Nikšiću, dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet u Nikšiću, Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet u Nikšiću. Kandidatkinja je sa uspjehom (A) položila ispite predviđene nastavnim planom i programom magistarskih studija pedagogije. Nakon detaljnog pregleda rada, Komisija podnosi Vijeću sljedeći izvještaj.

Magistarski rad kandidatkinje Vladane Pejović, *Uključenost nastavnika i stručnih saradnika u prevenciju vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovnih škola u Crnoj Gori*, napisan je na 106 strana, u *Times New Roman* fontu, prored 1,5. Struktuiran je u dvije komplementarne cjeline (teorijski i metodološki dio), koje su tematski operacionalizovane u

odgovarajuće uže oblasti. Nakon uvodnih razmatranja, teorijski dio rada struktuiran je u 4 tematske cjeline: Obilježja vršnjačkog nasilja, Prevencija vršnjačkog nasilja, Definisanje osnovnih pojmoveva i Pregled srodnih istraživanja. U okviru druge strukturne cjeline, koja se odnosi na metodološki pristup fokusiranoj tematskoj problematiki, detaljno je predstavljen metodološki koncept, a potom su sistematično i pregledno prikazani rezultati istraživanja. Nakon kontinuiranog i funkcionalnog povezivanja teorijskog i metodološkog dijela rada, kandidatkinja je opsežno analizirala empirijsku evidenciju u okviru Zaključnih razmatranja i pedagoških implikacija.

Pejović je svoju teorijsku elaboraciju fokusirane problematike, utemeljila u brojnim relevantnim izvorima i publikacijama i primjereno odabranim i prikazanim elektronskim izvorima. Na kraju su prilozi, odn.instrumenti, koji su cjelishodno i efikasno primijenjeni u datom istraživanju.

U uvodnom dijelu rada, V. Pejović obrazlaže koncept vršnjačkog nasilja među učenicima u trećem ciklusu osnovne škole, s fokusom na značaj uloge nastavnika i stručnih saradnika u prevenciji ovog problema. Ona detaljno razmatra koncept, ključne odrednice i oblike vršnjačkog nasilja kroz optiku različitih definicija i pristupa relevantnih naučnih i stručnih autoriteta u ovoj oblasti. Budući da je riječ o adolescentima, Pejović ističe da je sklonost ka samopreispitivanju i vršnjačim uticajima njima posebno svojstvena, pa i rizik od negativnih oblika ponašanja takođe, izrazitiji u ovom životnom razdoblju. Pritom, učenici koji pokazuju negativne i nepoželjne oblike ponašanja u odnosu prema svojim vršnjacima, utiču na pogoršanje ukupne klime u odjeljenju i školi, ističe kandidatkinja.

Stoga, V. Pejović, u nastavku govori o značaju i mogućnostima prevencije nasilja, kroz stručni i primjereno strukturirani angažman nastavnika i stručnih saradnika, putem vannastavnih aktivnosti usmjerениh na prevenciju nasilja, kao i saradnje škole sa roditeljima, predstavnicima lokalne zajednice i institucija nadležnih za pitanja nasilja i problematičnog ponašanja. U radu su detaljno predstavljeni poznati i višestruko efikasni modeli usmjereni na prevenciju nasilja u svijetu (Finski KiVa model, Pikasov model u Švedskoj i sl.), koji su rezultirali smanjenjem stope nasilja u školama. Programi prevencije nasilja su usmjereni na razvijanje socijalnih vještina, rješavanje socijalnih problema, razvoj empatije kod učenika i njihovo osposobljavanje za nenasilno rješavanje konfliktata.

U metodološkom dijelu rada, V. Pejović predstavlja predmet, cilj i vodeće istraživačke hipoteze, usmjerene na ispitivanje postojećeg stanja u pogledu vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovne škole u crnogorskom institucionalnom obrazovnom kontekstu. Osnovni istraživački skup ili populaciju u ovom proučavanju podcrtane tematike, čine nastavnici i stručni saradnici osnovnih škola u Crnoj Gori, kao i učenici trećeg ciklusa osnovnih škola. Istraživanje je obuhvatilo ispitanike iz tri regije: sjeverne, centralne i južne, što je značajan indikator reprezentativnosti uzorka. Riječ je o kvalitativno-kvantitativnom tipu istraživanja u kome su uz primijenu namjenski kombinovanih tehnika i instrumenata, prikupljeni empirijski značajni i indikativni podaci o radu nastavnika, pedagoga i psihologa osnovnih škola u Crnoj Gori, usmjerrenom na prevenciju vršnjačkog nasilja, posebno među učenicima trećeg ciklusa osnovne škole. Primjenom grupnog fokus intervjeta sa učenicima, V. Pejović je dodatno došla do zanimljivih i indikativnih podataka o percepcijama, stavovima, vrijednostima, mišljenju i informisanosti učenika o datoј temi. Ovako višeaspekatsko prikupljanje podataka o problematici vršnjačkog nasilja iz vizure različitih učesnika i aktera, kandidatkinji je obezbijedilo kompleksniji uvid u ovu problematiku, kao i kvalitativno raznovrsne podatke o hipotetički projektovanim pitanjima i temama. U trećem dijelu rada urađena je opsežna i pregledno struktuirana analiza rezultata dobijenih istraživanjem. Podaci prikupljeni anketnim listom i upitnikom za učenike i roditelje obrađeni su kvalitativno i kvantitativno, a potom su rezultati istraživanja interpretirani tekstualno i grafički.

U četvrtoj tematskoj cjelini kandidatkinja obrazlaže utemeljenost postavljenih hipoteza, kao i dokaze kojiima se potvrđuju ili opovrgavaju početno projektovane pretpostavke. Na osnovu prikupljenih empirijskih pokazatelja, Pejović, u zaključnom dijelu rada detaljno razmatra hipoteze, izvodi zaključke, otvarajući nove ideje o mogućim prvcima efikasnijeg prevazilaženja problema vršnjačkog nasilja u školi. Kandidatkinja ističe da je glavna istraživačka hipoteza potvrđena, te da su nastavnici i stručni saradnici u odgovarajućoj mjeri i na adekvatan način uključeni u suzbijanje vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovne škole, kao i da se u školi organizuju različite aktivnosti i odgovorno timski prate rezultati planiranih ciljeva. S druge strane, odbacivanje dvije sporedne hipoteze koje se odnose na saradnju sa roditeljima i povjerenje od strane učenika i roditelja u rad usmjeren na suzbijanje i prevenciju nasilja, upućuje na zaključak da bi u budućnosti bilo neophodno raditi na efikasnijem uključivanju roditelja i svih

značajnih i odgovornih aktera u process efikasnije prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi.

Sumirajući rezultate istraživanja, kandidatkinja konstatiše da su roditelji i učenici, kao i nastavnici i stručni saradnici, s druge strane, usaglašeni u procjeni da su verbalno i fizičko nasilje najrasprostranjeniji oblici nasilja u školama. Međutim, čak 98% roditelja nije dalo odgovor na pitanje da li je njihovo dijete bilo izloženo nekom obliku vršnjačkog nasilja. Pejović ukazuje na vrlo ozbiljan problem neprepoznavanja simptoma nasilja, kao i potencijalnih posledica problematičnog ponašanja učenika od strane roditelja.

Kao ohrabrujuću i afirmativnu činjenicu Pejović navodi mišljenje ispitanih učenika da su im nastavnici podrška u razmatranju problema vezanih za vršnjačko nasilje, te da imaju kontinuiranu međusobnu komunikaciju oko različitih pitanja iz ovog domena. Istaže da nastavnici organizuju radionice i savjetodavne i preventivne razgovore, a učenici su, u značajnoj mjeri, upoznati i sa posledicama koje počinioce vršnjačkog nasilja očekuje. Iz istraživanja proizilazi, kako navodi V.Pejović da učenici imaju priliku da učestvuju u razmatranju i odabiru strategija za efikasnije prevazilaženje problema vršnjačkog nasilja i da im to planski obezbjeđuju nastavnici i stručni saradnici u školi.

Kandidatkinja Pejović u daljem razmatranju početno projektovanih hipoteza konstatiše da rezultati ukazuju na već pomenutu nedostatnu i nedovoljno efikasnu saradnju između škole i roditelja u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja. Stoga bi bilo poželjno utvrditi i predložiti moguće mјere uključivanja roditelja u prevenciju vršnjačkog nasilja, kao i ispitati razloge zbog kojih je saradnja između pomenutih prirodno povezanih faktora uticaja (porodica i škola), za sada, nedovoljno razvijena. Odgovarajući argumentovano na postavljene hipoteze, Pejović, pozivajući se na obimnu empirijsku evienciju, daje preporuke šta bi u narednom periodu mogli preduzeti nastavnici i stručni saradnici kako bi doprinijeli efikasnijem preveniranju i prevazilaženju problema vršnjačkog nasilja u školi, s posebnim akcentom na učenike u trećem ciklusu osnove škole.

## ZAVRŠNA OCJENA RADA

Imajući u vidu navedenu argumentaciju koja svjedoči o kvalitetu, relevantnosti, svršisodnosti, inovativnosti magistarskog rada kandidatkine Vladane Pejović, na temu koja je izuzetno

aktuelna i višestruko značajna, Komisija je pozitivno ocjenila rad, te predlaže Vijeću Filozofskog fakulteta da usvoji Izvještaj i odobri javnu odbranu magistarske teze, pod nazivom: *Uključenost nastavnika i stručnih saradnika u prevenciju vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovnih škola u Crnoj Gori*, kandidatkinje Vladane Pejović.

KOMISIJA:

*Tatjana Novović*

Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić

*Katarina Todorović*

Dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet Podgorica

*Nada Šakotić*

Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić

UNIVERZITET CRNE GORE  
FILOZOFSKI FAKULTET  
NIKŠIĆ

PRIMLJENO: 22.06. 2020.			
ORO. JED.	BRNOJ	BRNUO	STUPEDNOST
01	778		